

II

Za sekretara Komisije imenuje se Hašim Halilović.

Sekretar Komisije obavlja sve administrativne poslove za potrebe Komisije, priprema zapisnik sa sastanka Komisije, sačinjava izvještaj, prikuplja dokumentaciju i vrši druge poslove po nalogu predsjednika Komisije.

III

Zadaci Komisije su propisani Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i Odlukom o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE".

IV

Komisija za izbor će svoje zadatke obavljati u toku radnog vremena, te shodno tome predsjednik i članovi Komisije nemaju pravo na naknadu za rad u komisiji.

V

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-4343-25/21

18. februara 2021. godine
Sarajevo

Premijer
Edin Forto, s. r.

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 45/12 - Prečišćeni tekst, 26/14, 46/17, 18/19, 20/20 i 24/20 - Ispravka), ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo donosi

**PRAVILNIK
ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BANJSKO I
KLIMATSKO LIJEČENJE (MEDICINSKA
REHABILITACIJA)****POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE**

Član 1.

(Osnovne odredbe)

Ovim pravilnikom definišu se korisnici prava, uređuju način i postupak ostvarivanja prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju), podnošenje zahtjeva, obavezna dokumentacija, uvjeti za ostvarivanje prava, nadležna komisija za odlučivanje, vremenski termini upućivanja na banjsko liječenje, prioriteti pri ostvarivanju prava, način realizacije, lista dijagnostičiranih oboljenja, način i postupak ostvarivanja prava na klimatsko liječenje i finansiranje ostvarivanja ovih prava.

Član 2.

(Korisnici prava)

Pravo na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) i pravo na klimatsko liječenje mogu ostvariti lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 45/12 - Prečišćeni tekst i 26/14, 46/17, 18/19, 20/20 i 24/20 - Ispravka) (u daljnjem tekstu: Zakon), koja imaju prebivalište/boravište na području Kantona Sarajevo.

Član 3.

(Objava javnog poziva)

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za svaku godinu objavljuje javni poziv za ostvarivanje prava na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) i klimatsko liječenje po usvajanju Budžeta Kantona Sarajevo.

**POGLAVLJE II - NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA
PRAVA NA BANJSKO LIJEČENJE (MEDICINSKU
REHABILITACIJU)**

Član 4.

(Način podnošenja zahtjeva)

- (1) Zahtjev za ostvarivanje prava na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) lica iz člana 2. ovog pravilnika podnosi se Ministarstvu, putem općinskih službi za boračko-invalidsku zaštitu (u daljnjem tekstu: općinska služba) općine na kojoj imaju prebivalište - boravište.
- (2) Podneseni zahtjevi za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana važe za budžetsku godinu u kojoj su podnijeti.

Član 5.

(Obavezna dokumentacija za ostvarivanje prava na banjsko liječenje)

- (1) Obavezna dokumentacija koju dostavljaju svi podnosioci zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko liječenje je:
 - a) dokaz da je lice iz člana 1. Zakona (uvjerenje o vremenu provedenom u OS RBiH najmanje godinu dana, sa naznakom o postojanju/nepostojanju okolnosti iz člana 36. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, rješenje o ličnoj invalidnini - reviziono i uvjerenje od službe za boračko invalidsku zaštitu da i dalje ostvaruje pravo na ličnu invalidninu, rješenje o porodičnoj invalidnini i uvjerenje od službe za boračko invalidsku zaštitu da i dalje ostvaruje pravo na porodičnu invalidninu, dokaz za nosioce najviših ratnih priznanja - rješenje o ostvarivanju novčane naknade za dobitnike ratnih priznanja),
 - b) medicinska dokumentacija,
 - c) preporuka ljekara specijaliste iz zdravstvene ustanove u kojoj se podnosilac zahtjeva liječi, s tim da je uz svaku preporuku doktora specijaliste određene grane medicine potrebno napisati fizikalni status pacijenta (hod, obim pokretljivosti zglobova, neurološki nalaz) i ostalo prema specijalnosti, da bi članovi Komisije imali uvid u trenutno stanje pacijenta, sa izuzetkom pacijenata koji se upućuju na kardiorehabilitaciju. Preporuka ljekara specijaliste ne može biti starija od 6 mjeseci, u momentu predavanja dokumentacije,
 - d) prijava mjesta prebivališta/boravišta - obavještenje.
- (2) Kao dokazi iz stava (1) ovog člana dostavljaju se ovjerene fotokopije originalnih dokumenata.

Član 6.

(Uvjeti za ostvarivanje prava na banjsko liječenje - medicinsku rehabilitaciju)

Pravo na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) mogu ostvariti lica iz člana 2. ovog pravilnika pod uvjetom da se kod tih lica radi o liječenju koje je neophodno kao nastavak liječenja od zadobijene rane, povrede, ozljede ili bolesti koji su propisani kao indikacija za to liječenje, a koje se obavlja u specijaliziranim zdravstvenim ustanovama u kojima se u liječenju primjenjuje i prirodni faktor, drugim zdravstvenim ustanovama u kojima se liječenje obavlja pretežno prirodnim faktorom, kao i ustanovama i privrednim društvima osnovanim za liječenje, odmor i rekreaciju u kojima se u liječenju primjenjuje prirodni faktor.

Član 7.

(Komisija nadležna za odlučivanje)

- (1) O potrebi za banjskim liječenjem (medicinsku rehabilitaciju), na osnovu zahtjeva i obavezne dokumentacije iz člana 5. ovog pravilnika odlučuje Ljekarska komisija.

- (2) Ljekarsku komisiju imenuje ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo, u sastavu od tri ljekara specijaliste i to - ortoped, neurolog i reumatolog.
- (3) Ljekarska komisija donosi Poslovnik o radu.
- (4) Odluke Ljekarske komisije moraju biti potpisane od najmanje dva člana, te kratko obrazložene, sa obaveznom naznakom reda prioriteta upućivanja na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) prioritarno, odobrava se realizacija prava u toku godine, dnevni tretman - ukoliko je ugovoren od strane Ministarstva sa banjskim lječilištem, a u slučaju odbijanja zahtjeva i upućivanja na ambulantni tretman odluke moraju sadržavati razloge odbijanja.
- (5) Ljekarska komisija o svom radu izvještava Ministarstvo, najmanje jedanput mjesečno.

Član 8.

(Postupak za ostvarivanje prava)

- (1) Kompletiran zahtjev općinska služba prosljeđuje Ministarstvu, koje ga dostavlja na odlučivanje Ljekarskoj komisiji. Kompletiran zahtjev pretpostavlja da je općinska služba utvrdila da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete propisane zakonom i ovim pravilnikom za ostvarivanje prava na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) i da je predata sva obavezna dokumentacija iz člana 5. ovog pravilnika.
- (2) Odluke Ljekarske komisije o upućivanju na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) ili o odbijanju zahtjeva, Ministarstvo uz dokumentaciju vraća općinskoj službi.
- (3) Općinska služba na pogodan način obavještava podnosioca zahtjeva kome je odobreno banjsko liječenje, a onima kojim je zahtjev odbijen obavezno upućuju pismenu obavijest sa razlozima odbijanja.
- (4) Podnosioci zahtjeva koji su nezadovoljni odlukom Ljekarske komisije, mogu u roku od 15 dana od prijema obavijesti, neposredno ili putem općinske službe podnijeti prigovor Ministarstvu. Prigovor mora biti obrazložen, uz eventualno dostavljanje novih dokaza i mišljenja ljekara specijaliste iz zdravstvene ustanove koji je dao preporuku za ovu vrstu liječenja.
- (5) Po prigovoru iz stava (4) ovog člana rješava Ministarstvo u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora, a na osnovu konačnog mišljenja Ljekarske komisije.

Član 9.

(Prioriteti pri ostvarivanju prava)

Prioriteti za ostvarivanje prava na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) za lica iz člana 2. ovog pravilnika, koja ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i ovim pravilnikom utvrđuju se kako slijedi:

- a) RVI-paraplegičari, zajedno sa pratiocem, jedanput godišnje u trajanju od 21 dan, bez obzira na ljekarski nalaz,
- b) podnosioci zahtjeva sa ljekarskom preporukom koja sadrži prijedlog za nastavak liječenja, a pod uvjetom da ovo pravo nisu ostvarili putem nadležne zdravstvene ustanove upućivanjem na nastavak liječenja u banjsko lječilište preko Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo,
- c) podnosioci zahtjeva sa potrebom poboljšanja ili održavanja trenutnog zdravstvenog stanja, prvenstveno visoke amputacije donjih ekstremiteta, a potom ostali podnosioci zahtjeva spram težine zdravstvenog stanja, izražene potrebe iz upute ljekara specijaliste i iskazane želje podnosioca

zahtjeva za boravkom u određenom banjskom lječilištu.

Član 10.

(Vremenski termini upućivanja na banjsko liječenje)

- (1) Vremenske termine (datum i mjesec) upućivanja korisnika ovog prava u banjska lječilišta planira Ministarstvo u dogovoru sa banjskim lječilištima uz konsultaciju sa korisnikom.
- (2) Trajanje banjskog liječenja (medicinske rehabilitacije) je od 14 do 21 dan prema odluci Ljekarske komisije, a trajanje klimatskog liječenja do sedam dana.
- (3) Pravo na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) odobrava se u pravilu jednom u toku godine, a prednost u ostvarivanju prava imaju oni podnosioci zahtjeva koji u posljednje dvije godine nisu ostvarili i koristili ovo pravo.

Član 11.

(Lista dijagnosticiranih oboljenja po osnovu kojih se vrši upućivanje na banjsko liječenje)

- (1) Ljekarska komisija upućivanje na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) prvenstveno vrši po osnovu sljedeće liste dijagnosticiranih oboljenja:
 - a) Sistemske bolesti vezivnog tkiva (sistemska lupus eritematodes, reumatoidni artritis, ankilozantni spondilitis - Morbus Bechterev), ukoliko je prisutan izraženi spazam mišićne, kontraktura zglobova, otežani hod, umanjene aktivnosti svakodnevnog života, a nakon sprovedenog fizikalnog tretmana ambulantnog tipa, isključivo po preporuci fizijatra ili reumatologa,
 - b) Stanja nakon ugrađivanja vještačkih zglobova: kuka, koljena, ramena - samo nakon kontrolnog pregleda operatera i prema njegovoj preporuci. Liječenje se može realizirati odmah nakon obavljenog bolničkog tretmana i u slučaju da isto nije realizirano na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja,
 - c) Degenerativni procesi - osteoartroze kukova i koljena (koksartroza i gonartroza), gradirana isključivo kao teška, CT ili MRI verificirana, uz nalaz reumatologa ili ortopeda, a po preporuci fizijatra, reumatologa i ortopeda i nakon što su iscrpljene ambulantne mogućnosti liječenja,
 - d) Stanja nakon težih povreda kičme i karlice - samo uz nalaz traumatologa, ortopeda, a po preporuci fizijatra, traumatologa, neurohirurga, ortopeda, a nakon što se iscrpe ambulantne i stacionarne mogućnosti liječenja,
 - e) Stanja nakon intraartikularnih prijeloma velikih zglobova (rame, lakat, ručni zglob, koljeno, skočni zglob), te prijeloma gornjih i donjih ekstremiteta, tretiranih konzervativno ili operativno, uz nalaz ortopeda ili traumatologa, samo u slučaju zaostalih kontraktura ili eventualnih lezija perifernih nerava, a nakon sprovedenog ambulantnog ili stacionarnog liječenja i isključivo po preporuci fizijatra,
 - f) Hronične neurološke bolesti: multipla skleroza, LAS, poliradikuloneuritis - HNDP, ukoliko je prisutan izraženiji spazam mišićne, kontraktura zglobova, otežani hod, umanjene aktivnosti svakodnevnog života, ukoliko je došlo do egzacerbacije bolesti - verificirano od strane neurologa, a nakon prethodno sprovedenog fizikalnog tretmana, bilo ambulantnog ili stacionarnog, isključivo po preporuci fizijatra,
 - g) Stanja nakon spongiozoplastike - prema nalazu operatera, a nakon sprovedenog fizikalnog tretmana,

- bilo ambulantnog ili stacionarnog i isključivo po preporuci fizijatra,
- h) Stanja nakon elongacije ekstremiteta, prema nalazu operatera, a nakon sprovedenog fizikalnog tretmana, bilo ambulantnog ili stacionarnog i isključivo po preporuci fizijatra,
- i) Stanja nakon povreda vratne kičme tretirane konzervativno. Gipsanom miervom, ali samo u slučaju neruološkog deficita na gornjim ekstremitetima, prema nalazu ortopeda, neurologa, traumatologa, a nakon sprovedenog fizikalnog tretmana, bilo ambulantnog ili stacionarnog, isključivo po preporuci fizijatra,
- j) Stanja nakon refraktura i patoloških prijeloma, izuzev meta promjena - prema nalazu ortopteda, traumatologa ili neurologa, a po preporuci fizijatra,
- k) Stanja nakon amputacije ekstremiteta, uz nalaz ortopeda, traumatologa, a nakon sprovedenog ambulantnog fizikalnog tretmana,
- l) Stanja koja dovode do mišićne slabosti koja se odnosi na nemogućnost ili otežano izvođenje kretnji uz izostanak ili slabost kontrakcija u zahvaćenim mišićima (monoplegija/monopareza; diplegija/dipareza; paraplegija/parapareza; quadriplegija/quadripareza; hemiplegija/hemipareza),
- m) Diskopatije, samo kada uobičajena fizikalna terapija nije uspjela ublažiti simptome ni nakon šest sedmica ambulantnog tretmana, prema nalazu neurohirurga, ortopeda, a isključivo po preporuci fizijatra,
- n) Stanja koja zahtijevaju kardiorehabilitaciju: stanje poslije CAVG, korekcije ili zamjene srčanih zalistaka vještačkim, stanja nakon korekcije kongenitalnih mana srca i transplantacije srca, isključivo po preporuci i nalazu kardiohirurga ili interniste kardiologa, i ukoliko rehabilitacija nije realizirana od strane ZZO KS.
- (2) Izuzetno od liste iz stava (1) ovog člana, Ljekarska komisija može odobriti podnosiocu zahtjeva banjsko liječenje i ukoliko nisu navedene gore navedene dijagnoze, pod uslovom da za takvo liječenje ne postoje kontraindikacije i da bi banjsko liječenje moglo povoljno uticati na liječenje postojećeg oboljenja.

Član 12.

(Kontraindikacije za upućivanje lica na banjsko liječenje)

- (1) **Opće kontraindikacije:**
- Akutna i subakutna stanja bolesti,
 - Infektivna i parazitarina oboljenja, kliconoštvo,
 - Postojanje mogućnosti pogoršanja osnovne bolesti,
 - Akutni hronični psihosindrom i poremećaj ličnosti,
 - Bolesti ovisnosti,
 - Polne bolesti,
 - Progredijentna neruološka oboljenja u fazi akutnih pogoršanja,
 - Graviditet,
 - Srčana dekompenzacija,
 - Maligni poremećaji srčanog ritma i netretirane fibrilacije atrija,
 - Bolesti metabolizma u poodmaklom stadiju,
 - Aktivna TBC,
 - Krvarenje bilo kog porijekla.
- (2) **Specijalne kontraindikacije:**
- Kardiovaskularna oboljenja:
 - Poremećaj srčanog ritma poslije infarkta miokarda,
 - Potpuni AV blok,
 - Uznapredovala ateroskleroza,
 - Cor pulmonale sa srčanom dekompenzacijom,
 - Ishemična kardimiopatija,
 - Pacijenti sa ugrađenim pace makerom prva tri mjeseca od ugrađivanja,
 - Tromboflebitis.
 - Respiratorna oboljenja:
 - Respiratorne insuficijencije i dekompenzacije,
 - Boeckova bolest,
 - Bronhalna astma u fazi napada,
 - Sve akutne egzacerbacije respiratornih oboljenja.
 - Gastrointestinalna oboljenja:
 - Čir na želucu u fazi krvarenja,
 - Ulcerozni kolitis i iritabilni kolon,
 - Hidrops i empijem žučne kese.
 - Bolesti bubrega i mokraćnih puteva:
 - Nefritis akutni, cistopiejlitis akutni, pijelonefritis kautni,
 - Parenhimatozna oštećenja bubrega,
 - Bubrežna insuficijencija.
 - Neuropsihijatrijska oboljenja:
 - Organski psihosindrom,
 - Promjena ličnosti usljed atrofije mozga.
 - Ginekološka oboljenja:
 - Aciklična genitalna krvarenja.
 - Oboljenja lokomotornog aparata:
 - Akutizacija reumatoidnog artritisa,
 - Definitivna ankloza, osim ukoliko je operisan drugi zglobov,
 - Oboljenja metabolizma sa promjenama u zglobovima.
 - Endokrina i druga oboljenja:
 - Dekompenzirane forme dijabetesa,
 - Kasne komplikacije dijabetesa,
 - Maligna oboljenja krvi,
 - Ulcus cruris.
- (3) Ukoliko je podnosilac zahtjeva kardiovaskularni, respiratorni, nefrološki, gastrointestinalni, neuropsihijatrijski, ginekološki pacijent neophodno je u medicinskoj dokumentaciji dostaviti nalaz date specijalnosti/subspecijalnosti sa naznakom da ne postoji kontraindikacija za obavljanje balneo fizikalnog tretmana ili potvrdu nadležnog obiteljskog ljekara da se ne liječi od navedenih oboljenja navedenih u kontraindikacionom polju liječenja.
- (4) Izbor banjskog lječilišta Ministarstvo vrši u skladu sa članom 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14) i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 66/16).

POGLAVLJE III - NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA KLIMATSKO LIJEČENJE

Član 13.

(Način i postupak ostvarivanja prava na klimatsko liječenje)
Pravo na klimatsko liječenje lica iz člana 2. ovog pravilnika ostvaruju na način propisan odredbama čl. 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. ovog Pravilnika, po preporuci ordinirajućeg ljekara.

Član 14.

(Realizacija prava na klimatsko liječenje)

- (1) Klimatsko liječenje provodi se u ustanovama i privrednim društvima osnovanim za liječenje, odmor i rekreaciju u kojima se u liječenju primjenjuje prirodni faktor.

- (2) Odabir ustanova ili privrednih društava u kojima se provodi klimatsko liječenje vrši Ministarstvo svake budžetske godine u skladu sa propisima iz oblasti javnih nabavki.

POGLAVLJE IV - FINANSIRANJE

Član 15.

(Finansiranje prava na banjско i klimatsko liječenje)

Finansiranje prava iz ovog pravilnika za svaku godinu obezbjeđuje se do visine sredstava odobrenih za ove namjene u Budžetu Kantona.

POGLAVLJE V - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

(Prijelazne odredbe)

- 1) Ljekarska komisija je dužna u roku od 30 dana usaglasiti svoj poslovnik o radu sa odredbama ovog pravilnika.
- 2) Postupci za ostvarivanje ovog prava koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, bit će okončani po odredbama ovog pravilnika.

Član 17.

(Ravnopravnost spolova)

Sve imenice koje se odnose na nosioce pojedinih prava, upotrijebljene u ovom pravilniku samo u muškom ili samo u ženskom rodu, odnose se na oba spola.

Član 18.

(Prestanak primjene ranijih propisa)

Ovim pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik za utvrđivanje prava na banjско i klimatsko liječenje - medicinska rehabilitacija, ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/17).

Član 19.

(Stupanje na snagu pravilnika)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 06-02-4681/21

18. februara 2021. godine

Sarajevo

Ministar

Dr. sc. **Omer Osmanović**, s. r.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 67. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i člana 25. Zakona o javnim skijalištima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 54/12), ministar saobraćaja Kantona Sarajevo donosi

PRAVILNIK

O VRSTI SIGNALIZACIJE, SADRŽAJU, MJESTU POSTAVLJANJA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA OSTVARENJE FUNKCIJA SIGNALIZACIJE NA SKIJALIŠTIMA

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovim Pravilnikom propisuje se signalizacija koja se postavlja na skijalištima i stazama u Kantonu Sarajevo, njihov sadržaj, izgled, mjesto postavljanja i druga pitanja od značaja za ostvarivanje funkcije signalizacije na skijalištima.

Član 2.

(Vrsta signalizacije)

Signalizaciju na skijalištu (u daljem tekstu: signalizacija) u smislu ovog Pravilnika čine: znakovi zabrane, znakovi obaveze, znakovi upozorenja, znakovi obavještenja dopunske table i svjetlosna signalizacija.

Član 3.

(Predmet označavanja)

Signalizacijom se označava: ski-staza, ski-put, ski-ruta, ski-poligon, granice skijališta, žičara, ski-lift, pokretna traka, polazna i izlazna stanica žičare i ski-lifta, kao i drugi objekti, oprema i uređaji skijališta, od značaja za skijaše i druge korisnike skijališta.

Član 4.

(Sadržaj znaka)

- (1) Znak sadrži simbol ili simbol i tekstualni natpis koji bliže određuju značenje znaka.
- (2) Ukoliko znak, pored simbola, sadrži i tekstualni natpis, sadržaj tekstualnog natpisa smatra se sastavnim dijelom znaka.

Član 5.

(Ispisivanje teksta)

- (1) Tekst na znaku ispisuje se na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini.
- (2) Tekst iz stava (1) ovog člana može sadržavati i prevod na neki od svjetskih jezika.

Član 6.

(Smjer postavljanja)

- (1) Signalizacija se postavlja sa desne strane ski-staze, objekata, opreme ili uređaja skijališta u smjeru kretanja skijaša.
- (2) Ukoliko nije moguće postaviti znak u smjeru kretanja skijaša, ili prijeti opasnost da skijaš ne može pravovremeno uočiti znak, znak na skijalištu se postavlja iznad ili s lijeve strane ski-staze, objekata, opreme ili uređaja javnog skijališta i ima isto značenje, kao kada je postavljen na način određen u stavu (1) ovog člana.

Član 7.

(Uslovi postavljanja signalizacije)

Signalizacija se postavlja tako da:

- 1) ne ugrožava skijaše i druge korisnike skijališta,
- 2) ne ometa rad žičare, ski-lifta i drugih infrastrukturnih sistema na skijalištu,
- 3) jasno vidljivo i lako uočljivo za skijaše,
- 4) ne ometa kretanje prevoznih sredstava na skijalištu.

Član 8.

(Mjesto postavljanja)

- (1) Signalizacija se postavlja na stubove od metala, drveta ili drugih prirodnih ili sintetičkih materijala (polikarbonat, epoksid i dr.), prečnika do 100 mm.
- (2) Signalizacija može biti postavljena na stub žičare ili ski-lifta ili drugi objekat skijališta.
- (3) Izuzetno signalizacija se može postaviti i na drugom pogodnom mjestu.

Član 9.

(Visina postavljanja)

- (1) Minimalna visina na kojoj se postavlja znak iznosi: 200 cm od zemljane podloge.
- (2) Signalizacija, namijenjena obavještanju korisnika skijališta koji se prevoze žičarama, postavlja se na određenu visinu, kako bi bili lako uočljiva iz sredstva kojima se prevoze korisnici skijališta.

Član 10.

(Ostali uslovi)

- (1) Signalizacija određena ovim Pravilnikom, mora biti postavljena na skijalištu najmanje sedam dana prije početka skijaške sezone.
- (2) Žičare i drugi objekti skijališta, koji se koriste u toku ljetne sezone, moraju biti opremljeni signalizacijom, za sve vrijeme trajanja ljetne sezone.